


Sepedi

Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo

1

Kotara 3



Morutwana:.....

1

Kotara 3

Sepedi

Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo

Puku ya Mošomo ya Morutwana



Ditebogo

Tšweletšo ya lenaneo le la go kopantšha Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo e dirilwe ke sehlopha sa Funda Wande ka tšhomišano le sehlopha sa ditsebi tša thuto ya motheo ya Kapa Bodikela, Kapa Bohlabela le Limpopo, dirutegi go tšwa diyunibesithing tša go fapafapana le barutiši dikolong.

Dipuku tše di kgonne go tšweletšwa ka lebaka la thekgo ya mašelang ya Allan Gray Orbis Foundation Endowment, FEM Education Foundation, Michael & Susan Dell Foundation le Zenex Foundation.

Diswantšho

Ditebogo di lebišwa go Anja Stoeckigt ka diswantšho tša motheo tšeo di lego ka pukung ye.

Khabara

Anja Stoeckigt

Ditheto tša diswantšho

FREEPIK: Letlakala 20: @prostooleh (ngaka le mooki) (gape le letlakala 35); Letlakala 23: @vichle81 (setimamollo); Letlakala 81: @dashedu83 (kherotse), @atlascompany (sepenetšhe), @mrsiraphol (kholifolawa), @dashedu83 (tamati), @user35194502 (seleri), @dashedu83 (beans); Letlakala 97: @davidegu (mohlare), @WDnet Studio (mošunkwane), @tj_studio (legapu), @vad_ & (mohlašana) @malshakov (grass); Letlakala 100: @vad_7 (mohlare wa dienywa) (shrub), @heliosphile (korong), @cynoclub (phaseli); Letlakala 118: @mrsiraphol (panana), @pch.vector (dinamune), @spayder_1979 (diterebe), @prasannaplx (mopanana), @freepik (monamune), @bilanol (moterebe), @atlascompany (sepenetšhe), @pixel-shot.com (dierekisi), @spams (lefodi), @kukuruzaphoto (monawa), @taroshenko (merogo ya sepenetšhe), @sanpom (mphodi), @topntp26 (borotho), @lovelyday12 (lehea), @wirestock (korong), @neilurs (setšhuu sa nama ya kgomo), @user7552762 (kgogo), @tawatchal07 (kgomo e a fula), @wirestock (dikgogo) @xamtiw (mamapo), @sangsiripech (mae), @fabrikasimf (tšhese), @nipapornnan (maswi), @dashedu83 (go gama kgomo), @wirestock (nose), @fabrikasimf (hlapi ya ka tshitswaneng), @LuqueStock (lewatile); **FUNDA WANDE:** Letlakala 21: (morutiši) (gape le letlakala 35); Letlakala 143–146: (ka moo salate ya dienywa e dirwago kagona) (gape le letlakala 159); **iSTOCK:** Letlakala 22: kali9 (lephodisa la mosadi); Letlakala 100: dimdimich (mohlašana wa go lepelela); **SHUTTERSTOCK:** Letlakala 81: M. Unal Ozmen (motamati); Letlakala 118: ivanfolio (bogobe).

www.fundawande.org

ISBN: 978-1-77630-615-2

Version 4: 2024



Motho mang le mang o dumeletšwe go **abelana** (go kopolla le go phatlalatša sedirišwa se ka tshepedišo goba sebopego sefe) goba go **amantšha** (go hlakantšha, go fetola le go tšwetša pele ka morero wo mongwe le mongwe), ge fela a ka leboga mošomo wa rena ka tsela ye: *Funda Wande, Sepedi Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo, Puku ya Mošomo ya Morutwana, Mphato 1, Kotara 3, CC BY 4.0*

O seke wa tlatša ka mantšu goba polelo yeo e ka ganetšago ba bangwe seo laesense e se dumeletšego.

Tshedimošo ya go tlaletša o ka e humana mo: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Diteng



Motse wa gešo

Beke 1	Mafelo a motseng wa gešo	2
Beke 2	Batho ba motseng wa gešo.....	20

Diruiwaratwa

Beke 3	Diruiwaratwa.....	38
---------------	-------------------	----

Mekgwa le maikarabelo

Beke 4	Mekgwa ye mebotse	57
---------------	-------------------------	----

Dimela le dipeu

Beke 5	Dikarolo tša semela.....	75
Beke 6	Ke ka lebaka la eng re hloka dimela.....	93

Dijo


Beke 7	Dinnete ka dijo	110
Beke 8	Dijo tša phepo	132
Beke 9	Go boloka dijo.....	143

Matlakala a go ripša	161
-----------------------------------	------------


Diswantšho



Go Bala



Go Ngwala



Ditlhaka



Go Theeletša
le Go Bolela



Tsebo ya
Go Thoma le BLTP




Bokgabo bja
Go Diragatša



Go Šoma o Nnoši



Ngwala



Khalara



Ripa

Motse wa gešo

Beke I le 2






Thabo o tsenela bokgobapuku



Thabo o filwe puku ye mpsha ke
malome'gwe.



Ka morago, Thabo a bala puku gape.




Thabo o tlogetše puku ka ntle.
Puku ya koloba.




Fedile o laeditše barutwana puku ya gagwe ya bokgobapuku.



Thabo o tsenetše bokgobapuku.
O tshephišitše go hlokomela puku
ya gagwe.



Melao ya go hlokomela dipuku

O seke wa dira se 	Dira se 	Molao
		Swara dipuku ka diatla tša go hlweka.
		Bula puku ya gago ka tlhokomelo.
		Phuthulla matlakala ka tlhokomelo.
		Boloka dipuku tša gago.
		Šomiša lefelotšhupetšo.
		O seke wa ngwala ka gare ga dipuku.

kg




kgomo



kgaka



kgamelo



kgofa

kgo

kge

kga

kgi

kge



kga-bo



kgo-go




kgo-ši

kgabo

kgogo

kgoši

Kgaugelo ke kgarebe ya kgotlelelo.



Batho bao ba re thušago

Na batho ba ba re thuša ka eng?

1



lešole

2



rasetimamollo

3



mošomi wa tša kalafo
wa tšhoganetšo

4



morekiši

5



mootledi wa thekisi

6



modiramameriri

7



raditlakala

8




moroki

9



molemi

Bopa mantšu.



k a ts e


kg a k a

kg a b o

ts e b a

kg o b a

k a e



Netefatša gore lefelo la boralokelo le dula le hlwekile

- Thala sediko go dilo ka moka tšeo e lego matlakala a go lahlwa.
- Thala mothalo go tloga matlakaleng a go lahlwa go fihla go setšhelamatlakala (sa go lahlwa) goba ka lesakeng (la tšeo di ka šomišwago gape).



ts



katse



pitsi



letsogo



tsebe


tso

tsa

tsi

tsu

tse



phi-tsa



se-tsi-ba



mo-tso-mi

phitsa

setsiba

motsomi

Tselane o bona pitsi.

- Foša taese.
- Sepediša sebaledi.
- Bitša modumo wa tlhaka yeo o emago go yona.
- Bolela lentšu la go thoma ka modumo.






Tlatša ka tlhaka yeo e tlogetšwego.




khudu



t___ie



ko___oi



let___epe



___eeta



let___atši



kg___mo



letš___ba



Letšatši-kgwedi

Šomiša seswantšho go feleletša lefoko.



Ke bona tsie.



Ke bona _____.



Selo se ke _____.



Selo se ke _____.



Ke bona _____.



Ke bona _____.



Selo se ke _____.



Selo se ke _____.



Feleletša lefoko ka lentšu la maleba.

Selo se ke _____.

☐

mae

☒

makhura



Selo se ke _____.

☐

khekhe

☐

khokho




Dilo tše ke _____.

☐

dikhuru

☐

dikhuu



Selo se ke _____.

☐

tšei

☐

tšie



Selo se ke _____.

☐

letšema

☐

letšepe



Dilo tše ke _____.

☐

dipudi

☐

diphuti



Selo se ke _____.

☐

tee

☐

teye



Selo se ke _____.

☐

letšepe

☐

letšatši





Letšatši-kgwedi

Feleletša lefoko ka lentšu la maleba.

Ke rata

sekipha.

sekero.

sekolo.




Ke rata sekipha.

Ke kgona go

a pea.

bala.

khunama.



Selo se ke

tšona.

tšie.

letšepe.



O swere

khutlo.

khuru.

khudu.





Humana o feleletše letlakala le la DBE.

66 Dimpša le dikatse

Katara ya 3 - Bole ya 1 - 5

A re direng Ngwala tlhaka ya maleba gore o nyatanye lentšu le seswantsho.

ka ts e	ebe
omo	oši
eno	ae
efa	amo
p ne	mm tla

A re direng Bala lefoko ka morago o nyake medumo ye e filwego o be o e direle sedika. Re go diretse mohlala.

a	Katse le mps@ di ja n@ma.
e	Katse e bone legotlo.
i	Dikatse di ja dinama.
o	Legotlo le bona katse.
u	Pula e na kudu.

Humana o feleletše letlakala le la DBE.

Letšatšikgwedi

Lapokogo Latela dithaka tša alfabe go feleletsa seswantsho se. Se khakane. Bolela ge eba phofofalo ye e ka ba seruwaratwa sa go loka.

Tlontlontu Ichute go ngwala leina la gago.

MORUTISI: Saena _____ Letšatšikgwedi _____





7

Letšatši-kgwedi

Bala o be o ngwale mantšu.



tsenetše: _____ ka ntle: _____

tshephišitše: _____ puku: _____

bokgobapuku: _____

kg**ts**

kgogo: _____ katse: _____

kgaka: _____ pitsi: _____

kgofa: _____ tsebe: _____



1



Malome wa Thabo o mo file puku ye mpsha.
Ka moragonyana, Thabo a e bala gape.
Thabo o ile a tlogela puku ka ntle.
Yona ya koloba.

?

Na Thabo o tlogetše puku ya gagwe kae?

2



Fedile o laeditše barutwana ka phaphošing puku
ya gagwe ya bokgobapuku.
Thabo o tsenetše bokgobapuku.
O tshephišitše go hlokomela puku ya gagwe.

?

Na Thabo o thušitšwe ke mang go tsenela
bokgobapuku?



Batho bao ba re thušago

Na ge o ka robega lerapo o ka
thušwa ke mang?



Ngaka le mooki ba ka go thuša.



Na ge o nyaka go ithuta go bala le
go ngwala o ka thušwa ke mang?



Morutiši a ka go thuša.



Na ge o timetše, o ka thušwa
ke mang?



Lephodisa le ka go thuša go fihla gae.



Na ge go na le mollo o ka thušwa ke mang?




Rasetimamollo a ka go thuša.




Mafelo a motseng wa gešo



kh



khudu



khaete



khekhe



khokho

kho

khe

khu

kha

khi



khi-ba

khu-tlo


kha-la

khiba

khutlo


khala

Kholo o khunama ka dikhuru.




Mafelo le bathuši

Lebanya bathuši le mafelo ao ba šomago go wona.



Bopa mantšu.



kh u m a


m e tš a

kh u tš a

tš i e

m a e

d i e m a



Go humana thušo

Bolela gore ke mang yo a ka thušago.



Ke timetše.

Ke tla thušwa ke mang?



Ke a lwala.

Ke tla thušwa ke mang?



Sebatakgomo!
Mollo o tla tingwa
ke mang?



Re nyaka go reka setempe.
Re ka se hwetša kae?


tš



letšatši



tšie



letšepe



matšoba


tšu

tšo

tša

tši

tše



tšo-fa-la



le-tšo-ba



tšo-ko-tša

tšofala

letšoba

tšokotša

Letšatši o nošetša matšoba ka dinako tšohle.



Letšatši-kgwedi

Hlahlamolla ditlhaka o ngwale lentšu.




kh udu



 ata



ka e



pu u



pi i



fo aga



 omo



 ogo



j si



le ati



Hlahlamolla mantšu o ngwale lefoko.

ke Selo namune. se

Selo	se	ke	namune.
------	----	----	---------

jele bogobe Ke lehono.

--	--	--	--

kgomo. ya ngatha Ke

--	--	--	--

rata Sesi ditšie o.

--	--	--	--

kerekeng o Tate ya.



--	--	--	--



Letšatši-kgwedi

Dira sediko go seo se thomago ka tlhaka gomme
o dire sefapano go seo se sa thomego ka tlhaka.

t




t



s



p



o



kh



th




3



l

10





Letšatši-kgwedi

Ngwala lefoko la gago.



khaete



khudu



letšatši



matšoba



5

Letšatši-kgwedi

Humana o feleletše letlakala le la DBE.

70 Tlotlontšu

A re ngwaleng

Feleletša mantšu. A ngwalanye le diwantšho. Dirisa ditlhaka tše.

a	e	i	o	u
 k_tse	 k_fa	 mm_tla	 kh_du	
 kg_mo	 pud_	 nk_	 hl_pi	
 b_lao	 letšatši_	 p_ne	 j_ke	
 l_oto	 m_lomo	 p_tša	 p_se	
 kolo_	 m_tšoba	 mor_ri	 p_la	

12

Humana o feleletše letlakala le la DBE.

Letšatšikgwedi

A re ngwaleng

Thala mathalo go ngwalanya tlhaka ye kgalo le tlhaka ye nnyane.

a	e	i	o	u
U	O	E	I	A

A re ngwaleng

Thalela sewantšho se se sa sepelelanego le tše dingwe mo sehlopheng. Ngwala leina la sehlopha se sengwe le se sengwe. Dirisa mantšu a go go tlhaka.

dikotae	dimpša	dimela	diemya	dieta
   	 dimpša			
   				
   				
   				
   				
   				

MORUTIŠI: Saena _____ Letšatšikgwedi _____

13



6



Bala o be o ngwale mantšu.



ngaka: _____ morutiši: _____

mooki: _____ lephodisa: _____

batho bohle: _____

kh

tš

khudu: _____ tšie: _____

khekhe: _____ matšoba: _____

dikhuru: _____ letšatši: _____



8

Letšatši-kgwedi

1



Ge o ka robega lerapo, o ka thušwa ke mang?

Ngaka e ka go thuša.

Ge o nyaka go ithuta go bala le go ngwala o ka thušwa ke mang?



Na morutiši o go thuša bjang?

2



Ge o ka timela, o ka thušwa ke mang?

Lephodisa le ka go thuša gore o fihle gae.

Ge o ikwa o lwala o ka thušwa ke mang?

Mooki a ka go thuša.



Na ke mang yo a ka go thušago ge o timetše?

Diruiwaratwa

Beke 3





Katse ya go swarwa ke tlala

Ka letšatši le lengwe ke ile ka bona katse ka jarateng yešo. E be e lebelelega e swerwe ke tlala, e otle ebile e lapile.



Buti a re, “Tla re bitše Mma.”



“Mma, na re ka dula le katse ye hle?”
Ka botšiša.



Mma a re, “Le ka dula le katse ye
ge le ka kgona go e hlokomela.”



Ke ile ka rea katse leina la Princess.
Re ile ra e lokišetša marobalo. Ra e
fa meetse le dijo letšatši le lengwe le
le lengwe.



Mosong wo mongwe, ke ile ka hwetša semaka!



Mma a re, “Re tla di hweletša legae le le kaone ge di godile.”



Dinyakwa tša diruiwaratwa

Boitšhidullo:

Diruiwaratwa di swanetše go raloka le go kitima-kitima. Ga se tša swanela go bofša goba tša tlogelwa letšatšing.



Bodulo:

Diruiwaratwa di nyaka lefelo le borutho, la go oma la go robala.



Botho:

Diruiwaratwa ga di kgone go bolela, eupša di kwa bohloko le bodutu. Re swanetše go ba le botho go diruiwaratwa tša rena.



Dijo:

Diruiwaratwa di nyaka go fiwa dijo letšatši ka letšatši.



Meetse:

Diruiwaratwa di hloka meetse a go hlweka gore di a nwe ka mehla.



th



thekisi



thakadu

3

tharo



thaere

thi

tha

tho

the

thu



thi-pa



tho-lo



tha-po

thipa

tholo

thapo


Thapelo o namela thekisi.



Diruiwaratwa di nyaka bodulo/legae

Lebanya seruiwaratwa le bodulo/legae la sona.


1



2



3




4




5



6



Bopa mantšu.



r i t a

r e t a

b e t a

th a r i

th a i

kh i b a



Ke ka lebaka la eng re eba le diruiwaratwa?
Na di thuša batho bjang?



ng




ngaka



nong



lengina



ngata


ngu

nga

ngi

ngo

ngu



le-nga



nga-tha



nga-ka

lenga

ngatha

ngaka

Mangakane o ngangang lengina.



Nyaka mantšu a lesome (10).

bana ✓

dieta

hamola

pheta

madi

meetse

apola

khudu

lee

tate

k	m	s	b	a	n	a	š	j
h	a	m	o	l	a	p	m	d
u	d	s	b	a	g	o	e	r
d	i	e	t	a	i	l	e	e
u	w	m	a	k	m	a	t	f
p	h	e	t	a	p	n	s	š
o	d	h	e	l	h	k	e	e



Tlatša ka tlhaka yeo e tlogetšwego.

3


thar_




ko_iki



k_omo




th_tlwa



bo_otho



leng_na



ko_obe



nga_a



Letšatši-kgwedi

Šomiša seswantšho go feleletša lefoko.



Ke bona  sefofane.



Ke bona _____.



Selo se ke _____.



Selo se ke _____.



Ke bona _____.



Ke bona _____.



Selo se ke _____.



Selo se ke _____.



Feleletša lefoko ka lentšu la maleba.

Selo se ke _____.

☐

wulu

☒

wateropo



Motho yo ke _____.

☐

ngaka

☐

nganga




Dilo tše ke _____.

☐

dithoro

☐

dithutlwa



Selo se ke _____.

☐

letšoba

☐

letšepe



Selo se ke _____.

☐

thapo

☐

tholo



Dilo tše ke _____.

☐

diroko

☐

dikoro



Selo se ke _____.

☐

katse

☐

legotlo



Selo se ke _____.

☐

seeta

☐

sesepa





Letšatši-kgwedi

Feleletša lefoko ka lentšu la maleba.

Ke bona	tholo.	kolobe.	pudi.	
---------	--------	---------	-------	---

Ke bona kolobe.

Ke kgona go	a pea.	bala.	khunama.	
-------------	--------	-------	----------	--

Selo se ke	thoro.	lengana.	lengina.	
------------	--------	----------	----------	---

O rekile	bogobe.	borotho.	nama.	
----------	---------	----------	-------	---



Humana o feleletše letlakala le la DBE.

74 Go fenyha

Katara ya 3 - Boleya 1 - 5


A re balelang Lebelela seswantšho o bolele ka go seo o se bonago.

Medumo Bala lefoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.

kh	Re bona kh udu.
kh	Gie ba rapela ba a khunama.
kh	Ati o sepela a khukhuna.
kh	Mma o khurumela pitšša.
kh	Re ja nama ye khubedu.
kh	Pula e a khula.

20

Humana o feleletše letlakala le la DBE.



Letšatšikgwedi

A re balelang Bolela le mogwena wa gago ka diswantšho tše pedi tše. Na go direga eng?

Lapologag Feleletša mantšu gomme o a nyalanye le diswantšho. Somiša **kh** gaba **th**. Re go diretše mohlala.

	th aba	
	__iba	
	__erotse	
	__ipa	
	__apo	
	__udu	

MORUTŠI: Saena _____ Letšatšikgwedi _____

21



Letšatši-kgwedi

Bala o be o ngwale mantšu.



katse: _____ hlokomela: _____

dijo: _____ meetse: _____

swarwa ke tlala: _____


th

ng

tharo: _____ ngaka: _____

thakadu: _____ nong: _____

thutlwa: _____ lengina: _____



1



Ka letšatši le lengwe ke bone katse ka jarateng yešo. E be e lebelelega e swerwe ke tlala ebile e lapile. Buti a re: “A re bitše mma.” “Na re ka dula le katse ye Mma?” Ka botšiša. Mma a re: “Le ka dula le katse ye ge le ka kgona go e hlokomela.”

?

Ke ka lebaka la eng ba file katse maswi?

2



Ke file katse ya ka leina la Princess. Re e diretše lefelo la go robala. Re be re e fa dijo le meetse ka mehla. Mesong ya letšatši le lengwe ke ile ka bona semaka. Ka re go mma, “bona! dikatsana.” Mma a re: “Re tla di humanela legae la go robala ge di godile.”

?

Na semaka e be e le eng?

Mekgwa le maikarabelo

Beke 4

Ka
kgopelo!

Ke a
leboga!





Kolobjana ya kgang

“O swanetše go ba le mekgwa ye mebotse.” O swanetše go dumediša batho,” gwa realo Mma Kolobe.



Efela kolobjana ya kgang ya re,
“Aowa! Ga ke nyake!”



Kolobjana ya kgang ya gahlana le
Pokolo, Segwagwa le Khudu.





Mpša ya polaseng e ile ya bona
Kolobjana ya kgang. Ya e kitimiša.





Kolobjana ya kgang ya goelela,
“Jo! nthušeng hle!” Eupša diphoofolo
tša re, “Tshwarelo, rena re ditlaela kudu.”



Lenaneotekolo la mekgwa ye mebotse

Na lehono, re ...

☐

dumedišitše batho ba bagolo?


☐

dumedišitše bana?


☐

eme mothalading ka setu?

☐

theeditše ka phaphošing


☐

boletše ka nako ya rena?

☐

hlomphile dilo tša ba bangwe?


☐

kgopetše tshwarelo?


☐

lebogile?


☐

abelane dilo?


☐

ethimotše le go gohlola
ka mokgwa wa maleba?

☐

netefaditše gore re bontšha
botho go ba bangwe?



t



lego^tlo



le^tlamet^lo



seko^tlelo



moko^tlana


tli

tla

tlo

tli

tle



tlo-u



le-tla-pa



le-bo-tle-lo

tlou

letlapa

lebotlelo

Tlaleng o rata nama ya le^tlamet^lo.



Lenaneotekolo la ka la mekgwa ye mebotse Swaya dipoloko.

Mo bekeng ye ke:

☐

dumedišitše batho


☐

thušitše batho ba bagolo


☐

lebogile


☐

thušitše mma


☐

ralokile gabotse


☐

hlwekišitše phaphoši yaka

☐

kgopetše tshwarelo ge ke
kwešitše motho bohloko



☐

bile botho le go ikokobetša



Letšatši-kgwedi _____

Bopa mantšu.



tl o g a

n o g a

kg a b o

kg o n a

ts o g a

b o n a



Mekgwa ye mebotse le ye mebe

Bolela ka mekgwa ye mebotse le ye mebe.



ny

q

senyane



nonyana



monyadiwa



monyako

nye

nya

nye

nyo

nya



nya-ra-ga



ba-nya-di



nya-nya

nyaraga

banyadi

nyanya

Senanye o nyala mosadi ka ga Manyane.



Hlahlamolla ditlhaka o ngwale lentšu.



see  a



komi____i



ko____oi



n____ga



____aro




kgo____o



____abo



____ere



th____tlwa



k____lobe



Letšatši-kgwedi

Hlahlamolla mantšu o ngwale lefoko.

ke Selo letlametlo. se



Selo	se	ke	letlametlo.
------	----	----	-------------

jele nama Ke maabane.

--	--	--	--

nonyana. sa sehloga Ke

--	--	--	--

namela Koko sefofane o.

--	--	--	--


kudu di Dinoga kotsi.

--	--	--	--




Dira sediko go yeo e nago le tlhaka ya maleba gomme o dire sefapano go yeo e se nago le yona.

tl



3



th

3



r



k



ng

q




tl



ph



r





Letšatši-kgwedi _____

Ngwala lefoko la gago.

q

senyane



monyadiwa



legotlo



lebotlelo



Humana o feleletše letlakala le la DBE.

84 Diphoofole tša serapeng sa diphoofole

Kotara ya 3 – Beke ya 6 - 10

A re ngwaleng Ngwala dilgabeng. Dirisa maritšo a go go thutša.

nonyana kwena tau

e robetše letšatšing.

e letša molodi.

e a rora.

A re ngwaleng Leina la ka ke _____.

Phoofole ye ke e ratago ke _____.

e na le methalo.

A re ngwaleng Ngwalala.

i _____ I _____

Medumo Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sedika. Re go diratše mohlala.

tš Bona dinonyana tšela.

hl Dinonyana di fofa hleng le sekolo.


bj Re bjetše bjang bjo botala.

kg Kgomo e bona tau e rora.

tl Noka e tlaa meetse.

42

Humana o feleletše letlakala le la DBE.



Letšatšikgwedi

Lapologa Thutša bana go hwetša diphoofole. Ge o hwetša phoofole, ngwala leina la yona ka tlase mo sekwantšhong.

segwagwa

kgabo

tlou

kwena

mmutla

thutlwa

pitsi

kubu

khudu

MORUTISI: Saena _____ Letšatšikgwedi _____

43



Letšatši-kgwedi

Bala o be o ngwale mantšu.



mekgwa: _____ dumediša: _____

dumela: _____ hle: _____

tshwarelo: _____

tl

ny

tlala: _____ senyane: _____

mmutla: _____ nonyana: _____

lebotlelo: _____ monyako: _____



Letšatši-kgwedi

1



“O swanetše go ba le mekgwa ye mebotse. O swanetše go dumediša”, gwa realo Mma Kolobe. Eupša Kolobjana ya kgang ya re: “Ga ke nyake!” Kolobjana ya kgang ya kopana le Pokolo, Segwagwa le Khudu. Tša dumediša Kolobjana ya kgang tša re: “Dumela.” Kolobjana ya kgang ya re: “Diphoofolo tša ditlaela”.

?

Na Kolobjana ya kgang e rile eng sa go se laetše mekgwa ye mebotse?

2



Mpša ya polaseng ya bona Kolobjana ya kgang. Ya e kitimiša. Kolobjana ya kgang ya goelela ya re: “Jo! Nthušeng hle!” Diphoofolo tša fetola tša re: “Tshwarelo, rena re ditlaela kudu”.

?

Ke mang yo a kitimišitšego Kolobjana ya kgang?

Dimela le dipeu

Beke 5 le 6





Semela sa ka sa monawa

Leina la ka ke Neo. Ke bjetše semela sa monawa.



Mathomong, ke phuthetše peu ya ka ya dinawa ka kuranta ya go koloba. Ke moka ka e bea letšatšing.



Mathomong go metše modu wo monnyane. Gwa latela kutu le matlakala. Ka o bjala ka pitšaneng ya go ba le mobu.



Ke beile pitšana letšatšing ka
nošetša semela letšatši ka letšatši.
Semela sa ka sa monawa se metše
matlakala a mantši.




Semela se rile go ba le matlakala a
mantši, ka se bjala ka tšhengwaneng
ya sekolo.



E se kgale, re tla ja dinawa tše bose.




Ka fao monawa o melago ka gona



Nawa

- 1 Pea ya dinawa e hwetša borutho le meetse.
- 2 Modu wo monnyane o a tšwelela.
- 3 Modu o golela fase ka mobung.
- 4 Modu o mela medu ye mennyane mobung.
- 5 Kutu e gola go tšwa ka mobung.
- 6 Matlakala a mabedi a thoma go mela.
- 7 Matlakala a a gola.

h



hapi



mohlare



hlame

5

hlano

hle	hla	hli	hlo	hla
-----	-----	-----	-----	-----



hlo-go



le-fe-hlo



hla-ka-nya

hlogo	lefehlo	hlakanya
-------	---------	----------

Bohlale o hlohlora sehloga mohlareng.



Dikarolo tša semela

Thala mothalo go tloga lentšung go ya karolong ya semela.



letšoba

seenywa

letlakala

kutu


Na re ja dikarolo dife?





Letšatši-kgwedi _____

Bopa mantšu.



e p a

hl a p i

g a p a

hl a g a

m a e

hl a m a



Ka fao semela se golago ka gona

Tlatša dinomoro le mantšu go bontšha ka fao semela se golago ka gona.



peu

modu


matlakala

kutu

letšoba



peu




mm



mmutla



mma



mmotoro



mmoto

mmo

mma

mmu

mme

mmi



m-mi-la



m-me-le



m-me-pe

mmila

mmele

mmepe


Mma le mmame ba ya mokiteng Mmotong.

Papadi ya seboko

- Lahlela taese.
- Sepediša sebaledi.
- Bolela lentšu leo o emago go lona.




1	2	3
4	5	6





Letšatši-kgwedi

Tlatša ka tlhaka yeo e tlogetšwego.



hlap_____




lebotl_____lo




hla_____e



kg_____bo




m_____e



nga_____a



m_____utla



mm_____toro



Šomiša seswantšho go feleletša lefoko.



Selo se ke sehlolong.



Ke bona _____.



Ke bona _____.




Selo se ke _____.



Selo se ke _____.



Selo se ke _____.



Ke bona _____.



Selo se ke _____.



Letšatši-kgwedi

Feleletša lefoko ka lentšu la maleba.

Selo se ke _____.

☐

sekolo

☒

sesepa




Selo se ke _____.

☐

borotho

☐

bogobe



Dilo tše ke _____.

☐

dinonyana

☐

ditau



Selo se ke _____.

☐

sekotlelo

☐

lebotlelo



Selo se ke _____.

☐

hlaga

☐

hlame



Dilo tše ke _____.

☐

dipuku

☐

ditulo



Selo se ke _____.

☐

tlou

☐

pitsi



Selo se ke _____.


☐

mmoto


☐

mmutla





Feleletša lefoko ka lentšu la maleba.



Ke bona

tlou.

pitsi.

nare.




Ke bona tlou.

Ke kgona go

ngwala.

sepela.

opela.



Selo se ke

tafola.

setulo.

tamati.




O swere

puku.

setulo.

sekotlelo.





Letšatši-kgwedi

Humana o feleletše letlakala le la DBE.

86 Bophelo bja polaseng

Dira medumo yeo e dirwago ke diphofolo tša polasa. Mogwera wa gago a bolele gore o phofolo efe.

A re dirang

A re ngwaleng Ngwala mantšu ao a tlogetšwego.

roko bjang mapidibidi nakana lori

Molemi o otlela _____.

_____ a thutha ka letamong.

Dikgomo di fula _____.

Mosetsana o na le _____.

Molemi o letša _____.

Medumo Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sedika. Re go diretše mohlala.

bj Dinku di fula **bj** ang.

tš Molemi o letša nakana.

th Lepidibidi le a thutha.

ng Bana ba thutha ka letamong.

ts Mosetsana o rata go bala.


Humana o feleletše letlakala le la DBE.




Letšatšikgwedi

A re dirang Thala mohlala o laetše gore re hwetša eng diphofoleng tše.













MORUTIŠI: Saenu _____ Letšatšikgwedi _____



Bala o be o ngwale mantšu.



semela: _____ peu: _____

mela: _____ mobu: _____

matlakala: _____

hl

mm

hlapi: _____ mmutla: _____

hlame: _____ mmoto: _____

hlogo: _____ mmele: _____



1



Leina laka ke Neo. Ke bjetše semela sa monawa.
Sa pele, ke khupeditše peu ya ka ya dinawa ka
pampiri ya go koloba.
Ge peu e thoma go mela, ka e bjala mobung.

?

Na ke eng seo Neo a se dirilego ge peu e
thoma go mela?

2



Ke bea pitšana mo letšatšing ka nošetša sebjalo
ka mehla.

Ge semela se na le matlakala a mantši, ka se bjala
ka serapaneng sa sekolo.

?

Na Neo o beile kae pitšana ya semela?



Jabu le kutu ya monawa

Jabu le mmagwe ba be ba diila. Jabu a rekiša kgomo ya gagwe ka dinawa tša maleatlana.





Nawa ya gola ya ba kutu ya monawa
ye kgolo.



Jabu a namelela godimo. O ile a bona
lekgema le robetše.



Jabu a bona kgogo yeo e beilego
mae a gauta. O ile a tšea kgogo.



Ka ponyo ya leihlo lekgema la tsoga.



Lekgema la kitimiša Jabu. Ka mahlatse mmago Jabu a ripa kutu ya monawa.



Jabu le mmagwe ba se sa ba badiidi gape.



Mehuta ya dimela

Go na le mehuta ye mentši ya dimela.
Re ka di hlopha ka mokgwa wo:

Mehlare ke dimela
tša go ba
le kutu ya
go tia le
makala a
mantši.



Mehlašana
ga se ye
megolo go
swana le
mehlare.
E na le dikutunyana
tše mmalwa.



Mešunkwane
ke ye
mennyane
go mehlašana.
E na le dikutu
tša boleta.



Mehlašana
ye
mennyane
ya go naba
mo fase le
ya go **namelela**
e nyaka go ithekga
goba e nabe mo
fase.



Mabjang a na le
dikutu tša go
swarana le
matlakala
a matelele
a masesane.



**Dimela tše di a fapana efela ka moka di na le
medu, dikutu, matlakala gape tše dingwe di
na le matšoba.**

ph



phala



phiri



pheta



phepheng

pho

phi


phu

phe

pha



phi-ko-ko



phu-thi



phu-ku-bje


phikoko

phuthi

phukubje

Phurane o phaphatha diatla.

Bopa mantšu.



hl o ph a

ph e l a

l o m a

l e m a

l e i hl o

m o e l a



Letšatši-kgwedi _____

Ngwala **ee**, **aowa**, goba **nako** **ye nngwe**.

Mehuta
ya dimela

Na e
re fa
dijo?

Na e na
le kutu e
tee ye koto?

Na e na le
matlakala?



mehlare



mabjang



mehlašana ya go namelela
godimo le mehlašana
ya go lekelela fase



mehlašana



mešunkwane


nn

4

nne



monna



nnono



nonne

nni

nno

nna

nne

nno



n-na-ng



n-no-ši



po-n-ne

nnang

nnoši

ponne

Banna ba motseng wa Nhatile
ba rata nnete.



Letšatši-kgwedi

Hlahlamolla ditlhaka o ngwale lentšu.



phikoko

4

n__e



ga__afo



mo__a



se__aga




ta__ati



__eta



lefe__o



__api



phuku__e



Hlahlamolla mantšu o ngwale lefoko.

e ye nonne. Kolobe

Kolobe ye e nonne.

Mma lefodi. apea o

--	--	--	--

lešokeng. dula o Mmutla

--	--	--	--

hlogo Hlalefang hlapa o.

--	--	--	--

Namane maswi nyaka e.

--	--	--	--




Letšatši-kgwedi

Dira sediko go yeo e nago le tlhaka ya maleba
gomme o dire sefapano go yeo e se nago le yona.

s



hl



kg



nn

4



mm



r



ph



tl





Ngwala lefoko la gago.



phepheng



phala



nna



galase



Letšatši-kgwedi

Humana o feleletše letlakala le la DBE.

88 **Diphoofolo tša kua disorokising**

Katana ya 3 – Beke ya 6 - 10

A re direng
Thala phoofolo ye o e ratago mo sekthipheng se. Ngwala leina la yona ka sekgabeng.

A re ngwaleng
Thoma mantšu a ka di gaba ba ka gabane diwantsho di laetša dilo tša go fela sebo sa tee.

apola kgomo lori

lemi setsana šemane

50

Humana o feleletše letlakala le la DBE.



Letšatšikgwedi

Medumo
Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go direše mahlala.

ny Re nyaka tente ya disorokisi.
ts Borametlae ba a tsena.
tš Ditlou tšela di a bina.
tl Ba tla le borametlae.
ng Re ya disorokising.

Lapalaga
Kopanya ditlhaka gore o bone gore ke phoofolo efe ya disorokisi.

MORUTISI: Saena Letšatšikgwedi

51



Bala o be o ngwale mantšu.



nametše: _____ kgogo: _____

lekgema: _____ dinawa: _____

lehlaka la monawa: _____

ph

nn

phiri: _____ nna: _____

pheta: _____ nonne: _____

bophelo: _____ nnete: _____



Letšatši-kgwedi

1



Neo le mmagwe ba be ba diila kudu.

Neo o ile a rekiša kgomo ya gagwe go humana dinawa tša maleatlana.

Dinawa tša gola tša ba lehlaka le legolo.

Neo a namelela go fihla godimo.

?

Na Neo o be a dula le mang?



2

Neo a bona lekgema le robetše.

A tšea kgogo yeo e beetšego mae a gauta.

Efela lekgema la tsoga!

Lekgema la kitimiša Neo.



Ka mahlatse mmago Neo a ripa lehlaka la monawa.

?

Na kgogo e beetše eng?

Dijo

Beke 7, 8 le 9





Sopo ye bose le ya go šišimiša

Mma o re, “Bona merogo ye! Lehono ke tlo apea sopo.”



“Le rena re tlo apea sopo,” gwa realo Tumi, Hunadi le Salome.



Tumi o humana dilo tša go šišimiša tša
go lokela ka gare ga sopo ya gagwe.



O apeela makgema sopo ya go šišimiša.



“Re rata sopo ya gago!” gwa goeletša makgema.



“Kgabakgaba, kgabakgaba, bela le mathata!” makgema a goeletša.
“Sopo ye e re dira gore re timane le go ba ba babe.”



Hunadi o hwetša dipetala, matšoba,
dienywa le matlakala.



Hunadi o apeela badimobathwana
sopo ye bose.



“Re rata sopo ya gago!” gwa sebasebana badimobathwana.



“Re a leboga, Hunadi,” gwa realo badimobathwana.” Tšea palamonwana ye ye nnyane ya badimobathwana, ke ya gago.”



Salome o humana sekotlelwana sa
polasitiki, raseke, seeta sa mpopi le dijo
tša mpša.



Salome o apeela dimpopi tša gagwe
sopo ya botlaela.



“Ke rata sopo ya gago, Salome!”
gwa realo Mma.




“Efela ke nagana gore e nyaka go
fokafoketšwa ka letswayana.”



Bjale Mma o tšhela dikherotse,
dieiye, ditamati, dinawa le matsapane
ka spong.



“Re rata sopo ya gago, Mma!” gwa
realo bana.



Moo dijo di tšwago gona


Dijo tše dingwe di tšwa go dimela.

Dienywa	Merogo	Dithoro
		
		


Dijo tše dingwe di tšwa go diphoofolo.

Nama	Ditšweletšwa tša diphoofolo	Hlapi
		
		

ee



leeba



lee



seeta



lefeela

tlo

khi

pha

kge

tšu



le-e-to



me-e-tse




le-e-tse

leeto

meetse

leetse

Seeta sa Leeto ke se sennyane.



Moo dijo di tšwago gona

Thala mothalo go tloga poleiting go ya moo dijo di tšwago gona.

1



2



3



4




5




6



7



Bopa mantšu.



b e e l a


p e l o

l e e

l e e b a

m e e p o

l e m a



Dijo tšeo ke di ratago

Bolela sejo seo o se ratago. Tlatša tafola.




Ke rata se



Ke ja se



Ga ke rate se




oo



mooki



poo



ditloo



mooka

tlo

khi

pha

kge

tšu



mo-o-ko



mo-o-tle-di



pho-o-fo-lo

mooko

mootledi

phoofolo


Mooki o hlomola Pooledi mootlwa.


Papadi ya Kgopa



- Lahlela taese.
- Ge e ka wela godimo ga lentšu, bala lentšu la gona.
- Ge e ka wela godimo ga seswantšho, boela morago o bale lentšu la sona.

1	2	3
4	5	6






Tlatša ka tlhaka yeo e tlogetšwego.



mooki



t____fola




l____ri



sek____mo



wate____opo



ke____a



ju____i



____ekotlelo




Letšatši-kgwedi

Šomiša seswantšho go feleletša lefoko.



Ke bona  sefofane.



Ke bona _____.



Selo se ke _____.



Selo se ke _____.



Ke bona _____.



Ke bona _____.



Selo se ke _____.



Selo se ke _____.



Feleletša lefoko ka lentšu la maleba.

Selo se ke _____.

☐

jusi

☒

meetse



Selo se ke _____.

☐

setulo

☐

sekamo



Dilo tše ke _____.

☐

mafehlo

☐

batho



Selo se ke _____.

☐

garafo

☐

leho




Selo se ke _____.

☐

leeba

☐

lee



Dilo tše ke _____.

☐

dinamune

☐

diterebe



Selo se ke _____.

☐

galase

☐

jeke



Selo se ke _____.

☐

lelekere

☐

leleme





Letšatši-kgwedi

Feleletša lefoko ka lentšu la maleba.

Koko o rata

dipanana.

diterebe.

ditloo.



Koko o rata dipanana diterebe.

Tate o apea

nama.

morogo.

borotho.



Selo se ke

phikoko.

phuthi.

phukubje.




Malome o swere

mmila.

mmoto.

mmutla.





Humana o feleletše letlakala le la DBE.

90 **Matšatši a beke**

Na ke letšatši lefe la beke le o le ratago?

A re dirang
Thuta sewantlha sa seo o nyakago go se dira ka letšatši le.

A re ngwaleng
Matšatši a, a wele go tšwa khalentareng. A ngwale dikgabeng tša maleba.

Labobedi
Labohlano
Labone
Laboraro


Lamorena
Moupologo
Mokibelo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle seelika. Re go diretše mohlala.

ny	Sam a thi ny ega letsogo.
ts	Sam o gobetše letsogo.
tš	Re timetše.
tl	Rametlae o a segiša.
ng	Ra fihla letamong ka maoto.

54

Humana o feleletše letlakala le la DBE.



Letšatšikgwedi:

Lapologo
Thuta Sam le Ann go fihla gae ba balokegile.

MORUTŠI: Saena

Letšatšikgwedi

55



Letšatši-kgwedi

Bala o be o ngwale mantšu.



sopo: _____ šišimiša: _____

bose: _____ morogo: _____

botlaela: _____


ee

oo

seeta: _____ mooki: _____

meetse: _____ ditloo: _____

leeba: _____ bookelo: _____



1



“Bona merogo ye! Lehono ke tlo apea sopo,” gwa realo Mma. “Le rena re tlo apea sopo,” gwa realo Tumi, Hunadi le Salome. Tumi o humana dilo tša go šišimiša tša go lokela ka gare ga sopo ya gagwe. O direla makgema sopo ya go šišimiša.

?

Na Tumi o loketše eng ka gare ga sopo ya gagwe ya go šišimiša?

2



Salome o apeela dimpopi tša gagwe sopo ya botlaela. “Ke rata sopo ya gago, Salome!” gwa realo Mma. Bjale Mma o tšhela dikherotse, dieiye, ditamati, dinawa le matsapane ka gare ga sopo. “Re rata sopo ya gago, Mma,” gwa realo bana.

?

Ke ka lebaka la eng bana ba rata sopo ya Mma?




Letšatši-kgwedi _____

aa



baapei



baahlodi



baagi



maatla

hle

pho

khu

tsa

ngi



ba-a-gi-ša-ne



ma-a-ka-bo-sa-na



ba-a-ne-gwa


baagišane

maakabosana

baanegwa

Maabane ke bone baahlodi ba bararo.

Bopa mantšu.



kg a k a


kg a m a

ng a k a

ng a m e

kg o a

k o m a



Ke ka lebaka la eng re nyaka dimela?

Šala mothalo morago. Nyakišiša gore semela se re fa eng.





tšša



modi



diri



thwi



di-i-ri



thwi-i



mo-di-i-di

tlo

khi

pha

kge


tšu

diiri

thwii

modiidi

Morutiši o be a ruta bana ka diiri maabane.



Letšatši-kgwedi

Hlahlamolla ditlhaka o ngwale lentšu.



se___epe



se___ofane



pe___e



lefo___i



ke___isi



se___ane



ka___ikana




___oši



kere___e



baa___ei



Hlahlamolla mantšu o ngwale lefoko gabotse.

lefodi. Modie apea o

Modie	o	apea	lefodi.
-------	---	------	---------

Rakgadi selepe. rekile o

--	--	--	--

Moloto bohlale o Kgoši.

--	--	--	--

kepisi o Tate rata.

--	--	--	--

e fofa a Nonyana.

--	--	--	--




Letšatši-kgwedi

Dira sediko go seo se thomago ka tlhaka gomme
o dire sefapano go seo se sa thomego ka tlhaka.

k



m



r




s



p



l




tl



b





Ngwala lefoko la gago.



kolobe



paesekela



potata



thekisi



Letšatši-kgwedi

Humana o feleletše letlakala le la DBE.

98 Anke o fole

Katara ya 4 - Baka ya 1 - 5

A re dirang Namora diwantsho tše go laetša tatelano ya maleba.

A re ngwaleng

Direla motho yo o tsebago a lwala karata ya gore a fole.

70

Humana o feleletše letlakala le la DBE.



Letšatšikgwedi:


Medumo Bala mafaka. Nyaka medumo gomme o e direle sedika. Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo mafefeleng a lefaka.

kliniki	Ann o ile (kliniki)ng
lwala	O be a lwala
nwa	O swanetše go nwa dipilisi
robala	Ann o swanetše go robala
fodile	O fodile

Thala mothalo go nyalanya se se dirwago le seswantsho sa maleba. **Lapologag**

lla, fofa, opela, sepela, ema, kitima, bolela, dula, penta, robala, ja, nwa

MORUTISI: Saena Letšatšikgwedi 71



Bala o be o ngwale mantšu.



dimpopi: _____ fenyā: _____

letšatši: _____ mpša: _____

maleatlana: _____


aa

ii

baagi: _____ diiri: _____

baapei: _____ tiiša: _____

maabane: _____ modiidi: _____



1



Mma a re, “lehono ke tlo apea sopo.” “Le rena re tlo apea sopo,” gwa realo Tumi, Salome le Hunadi. Tumi o humana dilo tša go šišimiša o di lokela ka gare ga sopo. Hunadi o direla dimpopi sopo ye bose.

?

Na Hunadi o dirile eng?

2



“Ke rata sopo ya gago, Hunadi!” gwa realo Mma. Ka seo sebaka Mma a lokela dikherotse, dieiye, ditamati, dinawa le ditapole ka gare ga sopo. “Re rata sopo ya gago Mma!” gwa realo bana.

?

Na ke sopo ya mang yeo bana ba e ratago?



Mokgwa wa go dira salate ya dienywa

Seo o se hlokago:

- dienywa
- jusi ya dinamune



Yo mongwe le yo mongwe o tla le seenywa se tee.



Seo o ka se šomišago:

- sekotlelo se segolo
- lepolanka la go segelela
- lelepola le legolo
- thipa
- dikomikana goba dikotlelwana le malepola a teye



Yo mongwe le yo mongwe o tla le sekotlelwana le lelepola la teye.



Seo o se dirago:

1



Re hlapa matsogo
pele gomme ra
hlatswa le dienywa.

2



Re ebola matlakala a
dinamune, dipanana
le dinarekisi.

3



Morutiši o
segelela dienywa.

4



Ge a fetša o hlakanya
dienywa ka gare ga
sekotlelo gomme nna ke
tšhela jusi ya namune.



Salate ya rena ya dienywa e loketše go jewa.



Hmm, e bose!



Magoro a mahlano a dijo

Lebelela lenaneo la beke ye dijo tša matena tša mo sekolong gomme o lekole gore barutwana ba humana se sengwe go tšwa go legoro le lengwe le le lengwe.

Lenaneo la dijo la beke: Sekolo sa Jabulani

Mošupologo: hlapi ya tshitswana ya tamatisoso, bogobe

Labobedi: setampa, dinawa le sepenetšhe

Laboraro: bogobe, maswi le dipanana

Labone: setšhuu le reisi

Labohlano: sopo ya merogo le borotheo



dienywa



merogo



maswi



diphorotheine



dithoro

aa



baapei



bachlodi



baagi



maatla

hle

pho

khu

tša

ngi



ba-a-gi-ša-ne



ma-a-ka-bo-sa-na



ba-a-ne-gwa

baagišane

maakabosana

baanegwa

Maabane ke bone bachlodi ba bararo.



Ke sejo sefe sa go ba le phepo?

Swaya lepokisana leo le nepagetšego.



phepo	
hloka phepo	



phepo	
hloka phepo	



phepo	
hloka phepo	



phepo	
hloka phepo	



phepo	
hloka phepo	



phepo	
hloka phepo	



phepo	
hloka phepo	



phepo	
hloka phepo	



phepo	
hloka phepo	


Feleletša mafoko.

- 1 Dienywa le merogo ke dijo tša _____.
- 2 Dinwamaphodi le malekere ke dijo tša go _____.



Letšatši-kgwedi _____

Bopa mantšu.



t a l a

l e e b a

s e b a

t e e




s e e t a

b a l a



Go boloka dijo

Araba dipotšišo.



- 1 Efa maina a dijo tšeo di ka omišwago.
- 2 Efa maina a dijo tšeo di swanetšego go dula di tonya.
- 3 Efa maina a dijo tšeo di ka kgahlišwago.
- 4 Efa maina a dijo tšeo di swanetšego go tswalelelwa gore di se tsenwe ke moya (ka gare ga mokotlana wa go tswalelwa).
- 5 Efa maina a dijo tšeo di swanetšego go lotwa ka ditshitswaneng.
- 6 Na o ka boloka kae dijo tše:
 - bupi? – mae? – dipanana? – yokate?

ii



tšša



modiidi



diiri



thwii



diiri



thwii



modiidi

tlo

khi

pha

kge

tšu


di-i-ri


thwi-i

mo-di-i-di

Morutiši o be a ruta bana ka diiri maabane.

Ke bona ka leihlo la ka le lennyane





Letšatši-kgwedi

Tlatša ka medumo-tlhaka yeo e tlogetšwego.



ou



no____ana



se____ane



____abo



a____le




seko____elo



fol____ga



pa____sekela



Šomiša seswantšho go feleletša lefoko.



Ke bona letlametlo.



Selo se ke _____.



Ke bona _____.



Selo se ke _____.



Ke bona _____.



Selo se ke _____.



Ke bona _____.



Selo se ke _____.



Letšatši-kgwedi

Feleletša lefoko ka lentšu la maleba.

Selo se ke _____.

☐

kgogo

☒

kgomo



Selo se ke _____.

☐

sekotlelo

☐

senotlelo



Dilo tše ke _____.

☐

nonyana

☐

dinonyana



Selo se ke _____.

☐

garafo

☐

gafaro



Selo se ke _____.

☐

tamati

☐

tafola



Dilo tše ke _____.

☐

mabotlelo

☐

lebotlelo



Selo se ke _____.

☐

senanye

☐

senyane



Selo se ke _____.


☐

thekisi

☐

kepisi





Ngwala lefoko la gago.



lebotlelo



senyane



nonyana



tlou



Letšatši-kgwedi

Humana o feleletše letlakala le la DBE.

108 Se re se dirago kua sekolong

A re direng Thala sekwantšho sa magwera wa gagwe wa kua sekolong. Ngwala lefoko o bolele gore ke ka lebaka la eng o mo rata.

A re ngwaleng Labelela diwantšho tše. Ngwala seo bana ba se dirago sekolong. Dirisa mantšu a go go thutša.

opela bala ngwala raloka

Bana ba a .Oketšo le Ann ba a

Tumišo o a Tumišo o a

90

Humana o feleletše letlakala le la DBE.



Letšatšikgwedi

Lapologa Thala mathala go ba thutša gore ba tsebe gore ba ya kae.

Ke nyaka malekere. **Magorosi**

Ke a lwala. **Ann**

Leina la ka le a opa. **Tumišo**

Ke nyaka go ithuta. **Boati**


SEKOLO

LEBENKELE

NGAKA YA MENO

BOOKELO

MORUTŠI: Saena Letšatšikgwedi 91



Bala o be o ngwale mantšu.



dira: _____ seenywa: _____

salate: _____ sekotlelo: _____

hlakantšha: _____


aa

ii

baapei: _____ diiri: _____

maabane: _____ modiidi: _____

maaka: _____ diipone: _____



1



Dimoropei ke mahlatswa a mannyane, a boleta a go ba le dithotse tše nnyane.

Mahlatswa a mangwe a mela lešokeng a mangwe a mela mehlareng.

Mahlatswa ke dienywa tša phepo kudu.

?

Na mahlatswa ke dienywa tša phepo?

2





Mahlatswa a a fapafapana. Go na le mahlatswa a bodila, mola a mangwe a na le swikiri. Re na le mahlatswa a mahubedu, mahlatswa a maso le a matshothwa. Mahlatswa ke dienywa tša go ratega kudu lefaseng ka bophara.

?

Na mahlatswa a fapana ka eng?

Matlakala
a go ripša







a

kg

o


b

a

k

ts

e





kh

d

e


i

tš

u

m

a





kh

e

b


r

t

i

a

th





tl

n

a


ts

o

b

kg

g





g

a

hl


i

m

a

p

e





hl

a

ph


m

e

l

i

o





b

e

a


m

e

l

p

o





ng

a

kg


a

k

o

m

o





s

e

e


a

b

l

t

a





Funda Wande

Reading for Meaning

Ditaba tša ka

Lehono ke rata go le botša ka ...



Neng?




Mang?



Kae?



Go diragetše eng?



Ke ikwele ke ...
Ka lebaka la gore ...